

Kereyti
ya **3**

Buka e kgolo ya dipalenyana



SESOTHO



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Buka



Tsela ya ho sebedisa Buka e Kgolo ena:

Dipale tse bukeng ena:



1 Ho na le kgodumodumo ka khabothong ya ka



2 Dimakatso empa e le nnete

17



Jwaloka titjhere o tla hloka ho rala le ho etsa tokiso ya mosebetsi wa palo e kopanetsweng le sehlopha sa hao. Ka tlwaelo ha titjhere e etsa palo e kopanetsweng, titjhere e sebetsa le bana bohole, empa ha sehlopha se le seholo haholo, ho molemo ho sebetsa le sehlotshwana kapa karolo ya sehlopha. Ho hlokamelwe ho tiisa ho netefatsa hore bana ba dula mmoho mme ba bona Buka e Kgolo hore ba kgone ho bona se ngotsweng.

Nakong ya palo e kopanetsweng ya Buka e Kgolo bana ba ithuta ho tshwara buka, ho e tshwara ka mokgwa o nepahetseng,, ho phetla maqephe ka mokgwa o nepahetseng. E hodisa tsebo ya sethato ya tsebo ya buka- khabara, bokapele, bokamorao le sehlooho. E tataisa le kamoo tsela ya palo e etsahalang ka teng mme e bohlokwa bakeng sa tswelliso pele ya bana ya ho mamela, ho bua, ho bala, ho nahana, le ho rarolla mmoho le bokgoni ba ho ngola bo batlahalang ho CAPS:

- Ho hodisa bokgoni ba ho mamela le ho bua.
- Ho hodisa bokgoni bo hlalhellang ba ho bala.
- Ho araba dipotso paleng.
- Ho taka kapa ho tshwantshisa pale.
- Ho sebedisa ditshwantsho ho noha hore pale e bua ka eng.
- Ho sebedisa palo e kopanetsweng e le motheo wa ho ngola ho arolelanwang.

Ho itokisetsa nako ya palo e kopanetsweng

- Netefatsa hore bana bohole ba bona buka. Ha sehlopha sa hao se le seholo, sebetsa le sehlotshwana se senyenane.
- Ho tla thusa ho emisa buka hore o se e tshware ha o ntse o bala. (Bona ditaelo tsa ho emisa buka khabareng e kamorao.)
- Sebedisa rula kapa thupa ho latella mantswe ha o ntse o bala.
- Ha o batla ho bonahatsa mantswe a kgethehileng, o ka sebedisa disitiki nota pela lenseswe ho le bonahatsa, kapa wa iketsatsa fensetere ya mejiki'. Sebedisa pampiri e kgutlonne mme e nyenane e kgutlonne e sehwe mahareng a e kgolo. Nka e kgolo mme o e behe senglweng hore ho bonahale lenseswe le le leng feela.

Mokgahlelo wa pele wa palo e kopanetsweng

Mokgahlelo wa pele o tadihana le ho natefelwa le 'tadimo' ya pele ya sengolwa, mme bana ba fana ka maikutlo a bona ka sengolwa.

- Phetla pale eo ba tlang ho e bala. Bua ka ditshwantsho.
- Kopa bana ba nohe pale ka sehlooho le ditshwantsho.
- Pele ho balwa ba tsebise mantswe a thata paleng.
- Etsa dikarete tsa mantswe ho tsebisa tlotlontswe e ntjha.
- Bala pale, o sebedisa sefahleho le ho phahama ho fapaneng ha lenseswe. Sebedisa matsoho le sefahleho.
- Latela mongolo ha o ntse o bala ka ho supa ka rula kapa thupa mantswe hore bana ba bone seo o se balang le ho se amanya le medumo leqepheng. Sena se tla ba thusa le ho bona tsamaiso ya ho bala ho tloha ho le letshehadi ho isa ho le letona le ho tloha hodimo ho leba fatshe.
- Sebedisa sena e le monyetla wa ho ba tsebisa 'puo ya buka' jwaloka: mantswe, polelo, leqepheng, mongodi, sehlooho jl.
- Ha bana ba be le seabo paleng ka ho pheta dipolelo tse iphetang(mohlala: "Matha, matha, matha ka lebelo, o ke ke wa ntshwara- ke monna wa borotho ba kgemere!")
- Pale e le nngwe e balwe makgetlo a mabedi ho isa ho a mararo ho neha bana monyetla wa ho bina mantswe, ho tshwantshisa, le ho bolela pale ka mantswe a bona.

Mokgahlelo wa bobedi wa palo e kopanetsweng

- Mokgahlelong wa bobedi ho sebediswa sengolwa sona se sebedisitsweng pele feela kgatello e le ho baleng mme titjhere e sebedisa dipuisano tse teng ho hodisa tlotlontswe ya kutlwisiso, bokgoni ba ho rarolla le sebopetho sa sengolwa (thuto-puo, matshwao a puo jl)
- Ho ho wena , titjhere ho tlisa bana ho tadimo e shebaneng le tse latelang: kgopolohya ho ngola, sebopetho sa sengolwa, medumo ya puo, sebopetho sa puo, ditsela tsa ho kgetholla mantswe le kutlwisiso maemong a fapaneng (dipotso tsa puo- phara, ho hlopholla, ho akanya, ho sekaseka le kananelo)

Mokgahlelo wa boraro wa palo e kopanetsweng

- Mokgahlelong wa boraro wa palo e kopanetsweng, bana ba ipalle sengolwa ka bona mme ba etse mosebetsi wa molomo, ho etsa le ho ngola ho itshetlehileng senglweng.
- Moo ho kgonehang, sengolwa sa Palo e Kopanetsweng se lebise ho Ho Ngola ho Kopanetsweng moo titjhere e bontshang ho ngola sengolwa mme bana ba qapa bongodi ba sengolwa ha titjhere e ba tataisa ebile e ngola seo ba se tjhong. Sena se thusa ho lokisetsa bana mosebetsi wa ho ingolla mesebetsi ya bona.

1

Ho na le kgodumodumo ka khabothong ya ka



“John le Robert,” ha bitsa mme wa John. “Behang Nintendo eo le robaleng hona jwale!”


“Ho lokile, empa ke batla ho qetella papadi ena,” John a araba.

“Tima papadi hona jwale!” ha rialo mmae. “Le ka tswela pele ka papadi hosane”.



"Ho lokile mme," ha rialo John ha
a tima lebone la hae mme a tswela
pele ka papadi ya Nintendo lefififng.
Robert a kgaleha.

Qetellong John a tlohela ho bapala
mme a kgaleha. Ngwedi ya phatsima
fensetereng hodima khabotho e ka
phaposing.



Hanghang John a tsoha. E ne e
le lerata la eng? Ngwapa !Thula!
Ngwapa! Ngwapa!

John a dula betheng a hula dikobo
ho fihlela seledung. Mahlo a hae
a batlisisa lefifing ka phaposing
a ntse a leka ho fumana hore ke
eng se neng se etsa medumo e
tshosang. Medumo eo e ne e hlaha
ka khabothong.

Khabotho e ne e phatsima ke
ngwedi mme monyako o sisinyeha.
Yaba monyako wa khabotho o a
sutha.

Ho hong ho ne ho otlana monyako.

Kgodumodumo!. John a hweshetsa.
"Ke mang?" a botsa, ka lentswe le
thothomelang.



Monyako wa Khabotho wa qala ho buleha. John a tlola ke letswalo a raha monyako a o kwala, Ka pelo e otlelang hodimo a sutuletsa setulo monyako.

“Ke a kgolwa nka kgutlela ho robala jwale,” a nahana.

Hang ha a re o palama bethe, ha ba le modumo o mong hape wa ho thula monyako, Kgetlong lena e ne e le ho thula ho modumo ho fetang pele.

“Atjhe!” a nahana. “Ke tlo etsa jwang jwale? Ha ke batle ho tsosa batho bohole ka ntlong.”



Ka letshoho le leholo, a tsosa motswalle wa hae Robert.

"Robert ho na le ntho ka khabothong ya ka! Ke kgodumodumo ya mofuta o itseng, e ka nna ya ba daenoso ya kgale," a hweshetsa.

"Mohlomong o ne o phofa. E re ke robale, ke kgathetse," ha araba Robert.

"E ne e se toro. Ke ile ka tlameha ho kwala monyako. Monyako wa khabotho o ne o ipula ka bowona."

"O se ke wa sa John. O lora ka papadi ya hao."

"Tloo re bule monyako mmoho, o tla bona".



Robert a hula moyā haholo mme a phahamisa mokotlana wa hae. A batlisisa ka hara wona a fumana totjhe. A tsamaela nqa khabotho.

Hanghang ha utlwahala ho otlana ho hoholo. Bashanyana ba babedi ba ema tsi, ba tshaba le ho sutha. Modumo o ngwapang jwale o ne o hlaha khabothong.

“O utlwile?” ha botsa John. Robert a araba ka hlooho. O ne a utlwa pelo ya hae e otla sefubeng sa hae.



John le Robert ba nyonyoba ho ya khabothong. John a bula monyako hannyane ha Robert a kgantsa totjhe lesobeng. Ho hong ho ne ho leka ho bula monyako.

Hanghang totjhe ya hlahisa mahlo a mabedi a masehla. Bashanya ba babedi ba tlolela morao ke ho tshoha.

“E ka ba eng?” ha hweshetsa Robert, ha a sututsa monyako wa kwaleha.





Ho thula le ho ngwapa ha ba hoholo.
Robert a hula moyo haholo mme a
bula monyako hape. Phoofolo ya tlola
ya ba feta ka lebelo.

"E ne e le eng?" ha hoeletsa John.

"E ne e le katse ya hao!", ha araba
Robert, a tsheha haholo.

2

Dimakatso empa e le nnete


Ana o ne o tseba?

Ha ho kgonehe ho
thimola o butse mahlo.



Thuhlo hammoho le
batho e na le masapo a
mokokotlo molaleng wa
yona.

Dithuhlo di sebesisa melala
ya tsona e melelele ho
fihlela makala a difate a
hodimo, ha kgama e
fihlella dikarolo tse
fatshe feela.



Naa o ne o tseba
hore leleme la thuhlo
le lekane ka bolelele
hoo kgonang ho
latswa tsebe ya yona?



Naa o ne o tseba
hore ditjhimpanzi di
bohlale e e le ka
nnete?



Di ka rutwa ho elellwa
dinomoro. Di elellwa dinomoro
kaapele ho feta batho.


Diphoofto tse
ding di fetola mebala
ya tsona kapele ho
itshirelletsa ha di hloka ho
ipata.



Ha lempetje le tloha tulong e
nngwe ho ya ho e nngwe mmala wa
lona o a fetoha, mmala wa letlalo la ona
o tshwana le wa tikoloho hore di se ke
tsa bonwa ke ba direng.



Ha lempetje le hlaselwa, le ka
thunya maru a enke e ntsho e
tshosang mohlasedi.




Ke bo mang batlodi
ba ikgethileng?

Ke bo mang
ba tlodi ba
makgonthe?

Tshepe e ka
tlolela hodimo le hole.

Baateletiki ba ikgethileng
ba ka tlola ho feta

dimetara tse robedi, Tau ya
Afika e ka tlola dimetara tse leshome,
ha Kangaroo ya Australia e ka tlola ho
fihlela ho dimetara tse I3.






Empa tshintshi ke mmampodi! E ka tlola ho fihla ho 300 boholo ba mmele wa yona. Nahana, ha ntshintshi e ne e ka ba halofo ya sentimetara, e ne e ka tlola ka hodima hlooho ya hao. Ha re ne re na le bokgoni ba ho tlola jwaloka tshintshi, re ne re ka tlola ka hodima lebala la dipapadi la kgwele ya maoto.



Ke mohlodi!



Kgohedi ya mekenete.
Na o ne
tseba hore ha o
tshwara mekenete
ka hara kapa
ka hodima santa,
kapa pela bokose ya
pensile, mafoforetsane
a manyenyane a tshepe
a tla itshwareletsa ho
mekene ya hao?





O amohelwa letotong le bitswang Buka e Kgolo. Buka e Kgolo ena ke karolo ya tse ding tsa Rainbow Series, tse kenyelletsang dibuka-tshebetso, pokello, dibuka tsa dihlopha le diphousetara. Re tshepa hore o tla fumana dipale tsa mafuta tse kenyelletseng dipaleng tse robedi tsa Buka e Kgolo kereiting ena, di le bohlokwa ho ruteng ha hao mme le hore bana ba tla nafelwa ke kamano ya bona le palo e kopanetsweng.

CAPS bakeng sa boemo bo qalang e hlakisa Palo e Kopanetsweng e le e nngwe ya dikarolo tsa bohlokwa tsa tsela ya ho bala. Palo e Kopanetsweng hangata e nka nako ya pakeng tsa matsatsi a mabedi le a mane bekeng mme ngwana e mong le e mong a bala sengolwa se le seng. Dibuka-tshebetso le dibuka tsa dihlopha di loketse sepho sena.

Le ha ho le jwalo, palo e kopanetsweng ho sebediswa Buka e Kgolo e ngotseng ka ditlhaku tse kgolo ke tsela e ntla ya palo e kopanetsweng hobane bana ba kgona ho bona mantswe le ditshwantsho, mme ba kgona ho latela ha ho ntse ho balwa jwaloka tsela e tlwaelehileng ya ho pheta dipale malapeng. Ho bohlokwa hore bana ba dule pela Buka e Kgolo hore ba bone le ho bala sengolwa. Ditlhaku tse kgolo tsa dibuka tse kgolo di nehelana ka bokgoni ba ho balla bana ba bang ka lentswe le hodimo ka nako e le nngwe ka boiketlo maemong a phutholohileng.


Dibuka tse kgolo letotong lena di tla hlahisa bana tsebong ya dipale tse fapaneng, dithothokiso, diraeme le dipapadi hammoho le tlhahiso le dingolwa tsa ditshwantsho.

Ke boikarabelo ba hao, o le titjhere, ho neha dipale bophelo baneng hore maemo a ho nafelwa le ho thaba a be teng. Tshebediso ya Buka e Kgolo e o neha bokgoni ba ho bopa kamano ya ketso ya ho bala ka tsela e nafelang wena mmoho le bana. Re tshepa hore buka ena e tla o thusa ho etsa sena.

Dikgopololo tse ding tsa ho sebedisa Buka e Kgolo

- Sebedisa polasetiki e hlakileng e le moalo hodima Buka e Kgolo. Ho tla thusa hore bana le titjhere ba ngole hodima polasetiki.
- Ngola hodima moaloo hlakileng ka pene e phumolehang.
- Sebedisa tlelipi e kgolo ho tshwarahanya moalo o hlakileng le buka e kgolo.

ISBN 978-1-4315-3058-8



ISBN 978-1-4315-3058-8

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street, Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

The Big Books in this series are available in all languages. They were developed by a team of UNISA Language and Education experts as part of their Community Engagement contribution to South Africa's education sector.

Author: V McKay

Ikisetse seemisa sa Buka e Kgolo

O tla hloka:

- Khateboroto e nang le bophara bo lekanang le Buka e Kgolo e butsweng (594 mm) mme bolelel bo be makgetlo a 3 (1360 mm).
- Masking theipi.
- Ditlilipi kapa diphekese ho tshwara khateboroto mmoho.

Sebedisa masking theipi ho kopanya dikarolo tsa khateboroto.

Mena khateboroto ho etsa foreimi ya A mme o tsipelle bofatshe le sefahleho mmoho jwaloka ha ho bontshitswe setshwantshong se ka tlaase.

